

Declaracion institucionau deth 25 de noveme de 2022

Dia Internacionau entara Eliminacion dera Violéncia vers es Hemnes

Aué, 25 de noveme, mos convocam entà commemorar eth Dia Internacionau entà l'Eliminacion dera Violéncia vers es Hemnes. Era violéncia contra es hemnes a fòrça formes, e a un impacte enes sues vides que depen, era grana mesura, d'ua garantie d'accès a drets basics entara sua recuperacion.

De totes es formes de violéncia maschista, es violéncies sexuaus son es mès frequentes, es mès ocultades e es mès normalitzades. Tot açò hè des violéncies sexuaus un compausant centrau deth patriarchat. No an a veir damb eth sexe mès damb eth poder. Eth poder de causificar, d'umiliar, de dominar, de disciplinar, de generar pòur e de limitar era libertat des mainades, es adolescents e es hemnes. Eth poder de crear l'expectativa sociau qu'es òmes les cau préner era iniciatiua en sexe e non arturar-se enquia arrecéber ua negativa dirècta. Quitament eth poder d'ignorar ua negativa o de traspasar es limits damb era insisténcia.

Tanben eth poder de produsir un sentiment de vergonha entà auer patit ua agression sexuai, eth poder de responsabilizar e culpabilitzar es victimes/subrevientes (coma anaue vestida, qué auie consumit, en quin lòc ère, s'anaue soleta...) eth lòc d'soslinhar l'agressor coma unic responsable. O eth poder de reméter en causa era intencion des planhentes. E, de manèra principau, eth poder de crear un imaginari en qu'es agressions les comet un desconeishut a l'espaci public damb perfil psicopata e depravat, maugrat qu'era major part des agressions, mès que mès aqueres mès grèus, arriben es espacis consideradi privadi e es agressors mès abituaus non an un perfil concrèt. Les cometan amics, cobles, companhs d'estudis o de travalh, vesins, familhaus o referents pròplius.

Es movements feministes d'arreu deth ma s'an revelat contra aguest poder patriarcau, an soslinhat es causes e es consequéncias des violéncies sexuaus e n'an identificat es diuères expressions en toti es encastres en qué arriben (familhau, deth coble, sociau o comunitari, laborau, educatiu, digitau o politic). Tanben an denonciat era cultura dera violacion que normalize e accèpte era violéncia sexuai envèrs es hemnes e an generat ua ondada de sororitat entà arreconéisher era votz des hemnes que denóncien e entà acompanhar-les.

Simultanèaments, es feminismes an impulsat dus grani cambiaments. Eth prumèr lòc, an metut eth consentiment ath centre. Era libertat sexuai includís practicar sexe tan soent coma se volerà e damb qui se volgue, atau coma refusar hè'c. Aço interpela tota era societat e mès que mès as òmes, pr'amor que se desprenen des estereotips e des ròtles de genre en qué les socializa eth patriarchat, pr'amor qu'aprenen a identificar en eri madeishi e en sòn entorn d'amistats, familhaus e companhs de travalh o d'òci totes aqueres actituds e conductes que legitimén, banalizén o que dirèctaments constituïssen violéncia sexuai.

E, eth dusau lòc, es feminismes an exigit que se hèisque efectiva era diligéncia deguda des poders publics e que s'eradique tota forma de violéncia institucionau. Ua

responsabilitat qu'abaste tant es politiques de prevencion coma es d'apariament, es quaus an d'èster sufisentaments dotades de recorsi economics e requerissen era maximala collaboracion e cooperacion interinstitucionau e intersectoriau.

Aguesta ei eth compromís que refermam totes es institucions politiques deth païs. Un compromís damb eth gatge de toti es drets que se ven alebadi damb es violéncies sexuaus: dempús deth dret ara seguretat, ath dret ara integritat fisica e psicologica, en tot passar peth dret ara salut, eth dret ara educacion o eth dret ara participacion sociau e politica. En definitiva, un compromís damb era libertat des hemnes que mos li cau hèr tanben ua societat mès liura.

